WIKIPEDIA

Lingua antikirinya

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

O **antakarinya** (tamén coñecido como **andagarinya**, **antikirinya** ou **antikirrinya**) é unha lingua aborixe australiana. Pertence ás linguas wati, dentro da familia pama-nyungan.

Antikirinya	
Falado en:	Australia
Total de falantes:	6 (2006)[1]
Familia:	Australiana Pama-nyungana Wati Deserto occidental **Antikirinya**
Escrita:	Alfabeto latino
Códigos de lingua	
ISO 639-1:	--
ISO 639-2:	---
ISO 639-3:	`ant (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=ant)`

Notas

1. "C5: Antakirinya". Arquivado dende o orixinal o 18 de xullo de 2018. Consultado o 18 de xullo de 2018.

Véxase tamén

Outros artigos

- Lista de linguas aborixes de Australia

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_antikirinya&oldid=4915432"

A última edición desta páxina foi o 10 de setembro de 2018 ás 06:28.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.